

Parcijalni ispit iz Računarske grafike Adobe Photoshop

Ispit ima četiri vježbe. Za svaku vježbu možete osvojiti tačno 0%, 40%, 70% ili 100%, ni postotak manje ni bod više. Broj postotaka zavisi od količine, tačnosti i opšteg utiska urađene vježbe. Ispit traje 30 minuta.

Vježba broj 1

Iz foldera D:\Grafika\SlikeZaAdobePhotoshop otvoriti sljedeću sliku



Od date fotografije dobiti novu fotografiju.

Tekst na fotografiji je: Bio je sučan hladan dan u aprilu i na satu je udaralo trinaest. Font je iz familije: Myriad Pro.



Vježba broj 2

Iz foldera D:\Grafika\SlikeZaAdobePhotoshop otvoriti sljedeću sliku




Od date fotografije dobiti novu fotografiju.

Na novoj fotografiji djevojka je prikazana u 3 boje, dok je pozadina iza djevojke u nekoj 4 boji.



Vježba broj 3

Iz foldera D:\Grafika\SlikeZaAdobePhotoshop otvoriti sljedeću fotografiju:




Od datih fotografija dobiti novu. Primjetite dvije vrste linija na novoj fotografiji i primjetite sadržaj teksta.



Vježba broj 4

Iz foldera D:\Grafika\SlikeZaAdobePhotoshop otvoriti sljedeću fotografiju:

Od date fotografije dobiti novu:



↑
prvi vertikalni dio

↑
drugi vertikalni dio

Fotografija ima dva vertikalna i tri horizontalna dijela. Primjetite bijele linije na fotografiji (debljine 13px). Isto tako primjetite da su svi horizontalni dijelovi isti (kao i vertikalni). Primjetite podudarnost pravougaonika na slici.

Uputa: korisno je uključiti gridne linije sa View ---> Show ---> Grid i koristiti 5 layera, poslije čega ćete upotrebiti opciju za debljinu bijele linije.